

MEMBER NUMBER/ NOMORE YA LELOKO									
FIRM NUMBER/ NOMORE YA FEME									



TRANSPARENT  
**CONSULTING**  
SERVICES

**FORM 04**  
**FOMO YA 04**

**DEBIT ORDER INSTRUCTION – HOUSING LOAN**  
**DITAELO TSA SEKOLOTO – SA MOKOLOTO WA NTLO**

NAME OF DEBTOR / LEINA LA MOKOLOTI:									
Physical Address /Aterese:									
Email Address / Aterese ya imeile:									
UNION NO: NOMORE YA MOKGATLHO									
ID NO: NOMORE YA PASA									
Cell Number: Nomore ya mogala/founu									

Dear Sirs, I confirm that the details of my/our bank account are as follows:

Batlhompegi ba ba rategang, ke netefatsa gore dintlha tsa akhaonte ya me/ya rona ya banka ke tse di latelang:

Bank Banka									
Account Holder Motshwari Wa Akhaonte									
Account Number Nomore Ya Akhaonte									
Branch Name Leina La Lekala					Branch Code Khoutu Ya Lekala				
Type of Account Mofuta Wa Akhaonte	SAVINGS ACCOUNT AKHAONTE YA POLOKELO	TRANSMISSION ACCOUNT AKHAONTE YA PHETISO	CHEQUE ACCOUNT/ AKHAONTE YA TŠHEKÊ						

**For identification purposes and proof of the above information ONE of the following documents MUST be attached:**

**Mo ntlheng ya boitshwaro le bopaki jwa kitso e e kwa godimo e le NNGWE fela ya ditokomane e tshwanetswe go patangwa:**

1. a cancelled cheque; OR tšhekê e emisitsweng kgotsa moriti	2. Copy of a bank statement; OR Khopi la lekwalo le le tswang bankeng
3. A letter from the bank. Lekwalo le le tswang bankeng	

**NB:** *In the case of the Bank Account Name being different from your own, you must supply us with either:  
Fa e le gore leina la akhaonte ya banka le farologana le la gago, o tshwanetswe go re naya:*

1. Power of Attorney from the account holder; or Maatla a mmueledi gotswa go motshwari wa akhaonte; kgotsa	2. Proof of joint account; or Bopaki ba akhaonte e kopaneng; kgotsa
3. Where the account is in an entity's name, authorization on the entity's letterhead signed by an official of the entity e.g., in the case of a company, by a duly authorised director thereof. Moo akhaonte e leng leineng la mokgatlho, tetla mo lekwalong le le kwadisitsweng la setlamo e saennweng ka ga semmuso	

MEMBER NUMBER/ NOMORE YA LELOKO							
FIRM NUMBER/ NOMORE YA FEME							



TRANSPARENT  
**CONSULTING**  
SERVICES

**FORM 04**  
**FOMO YA 04**

Please indicate with an **X** which date we must use for deductions:  
Ka kopo bontsha ka **X** gore re tshwanetse go dirisa letlha lefe go duela madi:

**25<sup>th</sup> day of each month**  
**Letsatsi la di 25 la**  
**kgwedi le kgwedi**

**1<sup>st</sup> day of each month**  
**Letsatsi la ntlha la**  
**kgwedi le kgwedi**

I hereby authorize you to draw against my account with the abovementioned bank (or any other bank or branch to which I may transfer my account) the sum of the amount necessary for payment of the monthly premium in respect of my TCS Housing Finance - Pension-Backed Housing Loan on the **above selected day of each and every month commencing on** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ and continuing (as the case may be). I understand that the aforementioned amount may increase on 1 January of each year and that the Administrator will inform me prior to this increase happening. All such withdrawals from my/our bank account by you shall be treated as though they had been signed by me personally.

Ke go naya tetla ya gore o goge mo go ak'haonte ya me ka banka e e filweng kwa godimo (kgotsa banka nngwe le nngwe kgotsa lekala la banka le nka fetisang akhaonto ya me) ka karetso ya madi a tlhokegang go duela madi a kgwedi le kgwedi mabapi le madi a kago a TCS.

- Mokoloto wa ntlo **mo letlheng le le kgethilweng mo godimo la kgwedi le kgwedi le simolola ka** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_. Le go tswela pele (jalo fa go ka nna jalo) Ke a tlhologanya gore madi a tlhagisitsweng kwa godimo a ka oketsega ka la di 1 Ferikgong mo ngwageng o mongwe le o mongwe le gore Motsamaisi o tla nkitsise pele ga koketso e e direga. Tse tsotlhe tse di tswang mo go nna/ tse di tswang akhaonteng ya rona ya banka di tla tsawa jaaka e kete di saenilwe ke nna.

I understand that the withdrawals hereby authorized will be processed by computer through a system provided by the South African Banks, and I also understand that details of each withdrawal will be printed on my bank statement or on an accompanying voucher. This authority may be cancelled by me giving you thirty days' notice in writing, set by prepaid registered post, but I understand that I shall not be entitled to any refund of amounts which you have withdrawn while this authority was in force if such amounts were legally owing to TCS Housing Finance - Pension-Backed Housing Loan. Receipt of this instruction by you shall be regarded as receipt thereof by my bank (whichever it is or will be).

Ke a tlhologanya gore go ntshiwa ga madi go tla diriswa khompiutara ka sisitimi e filweng ke dibanka tsa Aforika Borwa, gape ke a tlhologanya gore dintlha tsa tuelo ya madi nngwe le nngwe di tla gatiswa statementeng sa me sa banka kgotsa mo pampitshaneng e e ka ananngwang le dithoto e tsamayang le yona. Bolaodi bona bo ka emisiwa ke nna ka go go naya tsibiso ya matsatsi a masome a mararo ka tlhagiso pele, e beilweng ka poso. Ke a tlhologanya gore nka seke ka pateletswa go bosetsa madi le fa e le afe eo o e tlisitseng fa bolaodi bona bo ntse bo dira le madi a jalo, di ne di sebetse ka molao ka ntlha ya TCS- mokoloto wa pênšene. Go fitlhela taelo e ke wena o tla tseiwang jalo ka fa o e fitlhela bankeng ya me.

#### ASSIGNMENT/TSHAENO:

I acknowledge that the party hereby authorized to effect the drawing against my account may not cede or assign any of its rights to any third party without my prior consent and that I may not delegate any of my obligations in terms of this authority to any third party without prior written consent of the authorized party.

Ke a amgela gore lekoko le dumetse go dira setshwantsho kगतलhanong le ak'haonte ya me gore ke seke ka naya le e le efe ya ditokelo tsa yona go motho ofe kgotsa ofe wa boraro ntle le tetla ya me pele le gore nka seke ka abela boikarabelo jwa me goya ka matla a karolo efe kgotsa efe ya boraro ntle le tetla e kwadilweng pele ga lekoko le le letlelelang.

Signed at \_\_\_\_\_ on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.  
E saenilwe mo \_\_\_\_\_ ka la di \_\_\_\_\_ ka letsatsi la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SIGNATURE/ TSHAENO

ASSISTED BY: \_\_\_\_\_  
O THUSITSWE KE: (Where legally necessary/Moo go tlhokagalang)